



Patlisiso ya Matshelo a Batho ba Magaeng ka 2023 ya Komiti ya Zimbabwe e e Batlisisang ka go se Sireletsege (ZimVAC)




Ka Maikaelelo a go Fetola Ditsela Tsa go Itshedisa go Tokafatsa Tshireletsego ya Dijo le ya Phepo mo Magaeng

Komiti ya Zimbabwe ya Patlisiso ya go se Sireletsege (ZimVAC) e tswelitse go dira dipatlisiso tsa matshelo tsa ngwaga le ngwaga go diragatsa maitlamo a bo 6 Pholisi ya Tshireletsego ya Dijo le Kotlo. Maitlamo a kakaretso a Tlathlombo ya Ditirelo tsa Magae ya 2023 e ne e le go tlamela ka tshedimosego ya ngwaga le ngwaga ka ga ditirelo tsa magae mo dikgaolong tsa magae tsa Zimbabwe ka maikaelelo a go tlagisa maano le go rulaganya ditsereganyo tse di maleba. Goromente e akgoelwa go tsenya Tirisong dipholisi tse di tlokegang tsa tlabololo le go tloha tikologo e e siametseng seo se feletse ka go tokafatsa matshelo a batho ba kwa magaeng.


1. Tlhaelo ya Dijo-thoro

Fa go bapisiwa le ngwaga wa 2020, go sa sireletsega ga dijo tsa dithoro go fokotsegile. Phokotsego eno e tshwanetse go elwa tlhoko mme puso e akgoelwa maitlamo a yone a go tswelela pele go fitlhelela nngwe ya maikaelelo a naga mo NDS1, segolobogolo go netefatsa gore go nna le ikonomi e e nang le dijo tse di oketsegileng.



Mekgwa ya Tlhaelo ya Dijo-thoro: 2020 – 2023

Fa go bapisiwa le 2022, go tlhoka tshireletsego ya dijo ka kakaretso go fokotsegile diporofenseng tsotlhe ntle le Mashonaland Central.




Tlhaelo ya Dijo-thoro

Ka nako ya tla e e kwa godimo (January go ya go March 2024), go fopholediswa gore 26%ya baagi ba kwa magaeng ba tla bo ba sa sireletsega mo dijong. Seno se raya gore go na le batho ba le 2 715 717. Go tla tlhokega bobotlana ditone di le 100 482 tsa dithoro go fepa batho ba ba se nang dijo tse di lekaneng ka nako ya fa tla e le kgolo thata.


2. Ntshokuno ya Temothuo

Malapa a ka nnang 82% a lema mmidi, 41% one a lema matonkomane mme 27% a one a lema digwete.



Malapa a Neng a Jala Dijalo

a) **Go amogelwa ga Pfumvudza/Intwasa:** Malapa a aka nnang 47% adirisa Pfumvudza/Intwasa.




Go amogelwa ga Pfumvudza/Intwasa

- b) **Fitlhelelego ya Katiso ya Temothuo:** Malapa a ka nnang 94% a ne a amogela katiso ya temothuo, e leng koketsego go tswa go 59% ka 2022.
- c) **Phitlhelelego ya Thuso ya Katoloso ya Temothuo:** Malapa a ka nnang 81% a amogetse diketelo tsa go oketsa phitlhelelego ya katoloso, e leng koketsego go tswa go 55% ka 2022.
- d) **Beng ba Diruiwa le Theko**



3. Madi a Lelapa

Fa go bapisiwa le ngwaga wa (2020), madi a malapa a kwa magaeng a ntse a oketsega.



Mekgwa ya Madi: 2020-2023


Go ne ga nna le koketsego ya madi go tswa go USD\$57 ka 2022 go ya go USD\$116 ka 2023. Goromente e ya kgothalediwa go tswela pele ka go diragatsa dikgato tsa ikonomi tse di dirang gore maemo ikonomi a tokafale.

Porofense	Badiri ba Nakwana (%)	Temo ya Dijalo Tsa Diyo (%)	Madi a a romelwang/ dimpho tse di tswang mo teng ga Zimbabwe (%)	Moputso/ Dituelo (%)	Temo ya Dijalo tse di busetsang madi (%)	Madi a a romelwang/ Dimpho Tse di Tswang Kwa Ntle ga Zimbabwe (%)	Temo ya leruo /Dithekiso (%)	Temo ya merogo /maungo (%)
Manicaland	48.5	21.3	18.4	15.5	10.9	5.4	7.9	10.6
Mash Central	39.2	33.7	11.4	9.9	28.1	1.2	8.7	7.9
Mash East	39.1	38.6	22.7	15.8	8.7	5.9	8.1	10.5
Mash West	34.4	31.1	11.7	16.0	17.9	2.9	4.9	4.9
Mat North	40.6	21.1	17.0	9.5	1.7	19.2	15.0	3.8
Mat South	32.4	22.3	17.6	13.9	1.4	29.0	10.6	4.5
Midlands	40.7	20.1	18.4	8.7	9.3	9.6	10.1	9.6
Masvingo	41.8	30.1	25.9	13.6	7.9	13.6	11.0	8.7
Naga Yotlhe	39.6	27.6	17.9	12.8	10.9	10.5	9.5	7.7

Metswedi ya Madi

4. Thuso ya Loago

Goromente le balekane ba yone ba tlhabololo ba akgolelwa go tswela ba thusa batho ba ba bokoa. Thuso ya loago e e eteletsweng pele ke goromente e oketsegile go tswa go 61% go ya go 66% ka 2023, igo supa gore go na le tlanelo e e oketsegileng ya tshegetso go baagi ba ba bokoa. UN/NGOs le tsone di ne tsa neela thuso e e oketsegileng ya loago (12%).



Metswedi ya Thuso

Mefuta e megolo ya tshegetso e malapa a e amogelang go tswa kwa Pusong e ne e le ditsenngwateng tsa dijalo (54.6%) le diyo (29.2%), fa mefuta e megolo ya tshegetso e e neelwang ke UN/NGOs e ne e le diyo (9%) le ditsenngwateng tsa dijalo (1.6%).


5. Phitlhelelo ya Mafaratlhatlha a a Botlhokwa

Goromente o tswelitse go netefatsa gore malapa a nna le thuto le ditirelo tsa mafaratlhatlha a boitekanelo mmogo le tshedimosetso ya boitekanelo.

- Sekgala se se Tsamaiwang go ya Kwa Sekolong se se Gaufi sa Poraemari:** 73% ya malapa a a tserweng jaaka sekao a ne a kgona go tsena kwa sekolong sa poraemari mo sekgaleng sa 5km.
- Sekgala se se Tsamaiwang go ya Setsing se se Gaufi sa Boitekanelo:** 53% ya malapa a ne a tsamaya sekgala se se kwa tlase ga 5km go ya kwa lefelong le le gaufi la boitekanelo.
- Phitlhelelo Tshedimosetso le Ditirelo Tsa Boitekanelo:** Go feta 60% ya malapa a ne a kgona go bona tshedimosetso ya boitekanelo, tshedimosetso ya phepo le diÉrelo tsa Badiri ba Boitekanelo ba mo motseng

6. Metsi, Kgeleloleswe le Boitekanelo


Bontsi jwa malapa a a tserweng sekao (83%) a ne a kgona go bona metsi mo sekgaleng sa 1km.



Sekgala se se Tsamaiwang go ya Kwa Motsweding o Mogolo wa Metsi

Kgeleloleswe: Malapa a ka nnang 61% di ne di kgona go dirisa thulaganyo e e tokafaditsweng ya go tlosa leswe le go thibela malwetse.

7. Seemo sa Dijo Tsa Bana




Go sa gole sentle

Go ya ka World Health Organisation, palo ya batho ba ba sa kgoneng go gola sentle mo mmeleng e sa ntse e le kwa godimo ka 26%

8. Tlaleletso ya Vitamin A


Palo ya bana ba ba nang ba fiwa selekanyo se se akantshiwang sa *Vitamin A* mo dikgweding tse 12 tse di fetileng e ne e le 84% le 64% mo setlhopheng sa dingwaga tsa dikgwedi tse 6 go ya go tse 11 le mo setlhopheng sa dingwaga tsa dikgwedi tse 12 go ya go tse 59.



Tlaleletso ya Vitamin A mo Baneng ba ba na le dikgwedi tse 6 - 59

Ke Matabeleland North fela (90%) e e fitlheletseng tekanyetso e e akantshiwang ke WHO ya 90% ya bana ba ba nang le dikgwedi tse 6 go ya go tse 11 ba ba nang ba fiwa *Vitamin A*.

9. Ditlapele tsa Tlhabololo ya Setšhaba



Ditlapele tsa Tlhabololo ya Setšhaba

Bontsi jwa baagi ba ne ba tsaya go aga matamo/madiba a metsi (34.3%) le go tlhola ditiro/misebetse (34.3%) le go tlhabolola mafaratlhatlha a ditsela (30.8%) e le dilo tse di botlhokwa.

10. Puso le balekane ba yona ba tlhabololo ba gakololwa go tswela go diragatsa dikgato le maano mo dikarolong tse di latelang:

- Phitlhelelo ya Mafaratlhatlha a Botlhokwa:** Le fa bontsi jwa malapa a ne a le mo sekgaleng sa 5km go tswa kwa sekolong se se gaufi sa poraemari, go tshwanetse ga elwa tlhoko gore go na le malapa a ka nna 3% a a tsamaileng sekgala se se fetang 10km. Go tshwanetse gape ga elwa tlhoko 13% ya malapa a a tsamaileng sebaka se se fetang 10 km go ya kwa lefelong le le gaufi la boitekanelo.
- Metsi, Kgeleloeswe le Boitekanelo:** Go tshwanetse go elwa tlhoko 17% ya malapa a a neng a tsamaya sekgala se se fetang 1km go ya go bona metsi, 5% e e neng e nwa metsi a a tswang mo godimo ga lefatshe le 29% e e neng e dirisa go ntshetsa mantle kwa ntle.
- Ntshokuno ya Temothuo:** Malapa a ka nnang 63% ga a na dikgomo mme 56% ga e na dipodi, Goromente ya Zimbabwe ka Lefapha la Naga, Temothuo, Ditlhapi, Metsi le Tlhabololo ya Metsemagae e tshwanetse go tswela go diragatsa mananeo a a farologaneng a tlhabololo ya leruo a a ikaeletseng go oketsa palo ya malapa a a nang le leruo le go tokafatsa phitlhelelo ya maatla a go goga ka dipolokgolo.
- Tlaleletso ya Vitamin A:** Go na le tlhokego ya go oketsa matsapa mo diporofenseng tsotlhe tse di setseng go fitlhelela maikaelelo a WHO a 90% ya batho ba ba nang le HIV mo Aforika Borwa.
- Dikgang Tsa Tlhabololo:** Go na le tlhokego ya gore Puso e oketse dipeeletso mo tlhabololong ya metswedi ya metsi le ya mafaratlhatlha a ditsela.

FNCe fitihelwa mo SIRDC:1574 Alpes Road, Hatcliffe, Harare

Nomoro: +263-242-862586/ +263-242-862025. Webosaete: www.fnc.org.zw. Imeile :info@fnc.org.zw.

Twitha: [@FNCZimbabwe](https://twitter.com/FNCZimbabwe). Instagiramu: [fnc_zim](https://www.instagram.com/fnc_zim). Feisebhoko: [@FNCZimbabwe](https://www.facebook.com/FNCZimbabwe).

Watsapo: +263 0776 990 479

